

# Orlando Weather Comparison

March 2011

Current Year - 2011

Last Year - 2010

Date	Temperatures			Degree-Days		Temperatures			Degree-Days	
	High	Low	Rainfall	Heating HDD	Cooling CDD	High	Low	Rainfall	Heating HDD	Cooling CDD
<i>01-Mar</i>	80	60	0.11	0	5	71	38	0.00	10	0
<i>02-Mar</i>	79	58	0.00	0	4	74	48	0.49	4	0
<i>03-Mar</i>	79	57	0.00	0	3	58	44	0.00	14	0
<i>04-Mar</i>	79	56	0.09	0	3	59	41	0.00	15	0
<i>05-Mar</i>	82	60	0.00	0	6	62	37	0.00	15	0
<i>06-Mar</i>	84	60	0.00	0	7	65	40	0.00	12	0
<i>07-Mar</i>	73	51	0.00	3	0	70	38	0.00	11	0
<i>08-Mar</i>	82	50	0.00	0	1	73	46	0.00	5	0
<i>09-Mar</i>	84	61	0.23	0	8	73	50	0.00	3	0
<i>10-Mar</i>	71	54	0.79	2	0	80	50	0.00	0	0
<i>11-Mar</i>	67	47	0.00	8	0	70	64	2.60	0	2
<i>12-Mar</i>	74	40	0.00	8	0	66	61	1.20	1	0
<i>13-Mar</i>	77	48	0.00	2	0	71	56	0.00	1	0
<i>14-Mar</i>	80	50	0.00	0	0	71	53	0.00	3	0
<i>15-Mar</i>	80	53	0.00	0	2	72	50	0.00	4	0
<i>16-Mar</i>	83	55	0.00	0	4	66	51	0.00	6	0
<i>17-Mar</i>	85	59	0.00	0	7	70	53	0.00	3	0
<i>18-Mar</i>	86	57	0.00	0	7	65	52	0.00	6	0
<i>19-Mar</i>	88	56	0.00	0	7	73	48	0.00	4	0
<i>20-Mar</i>	84	56	0.00	0	5	75	47	0.00	4	0
<i>21-Mar</i>	82	61	0.00	0	7	71	57	1.46	1	0
<i>22-Mar</i>	86	54	0.00	0	5	69	52	0.00	4	0
<i>23-Mar</i>	87	57	0.00	0	7	71	55	0.00	2	0
<i>24-Mar</i>	88	63	0.00	0	11	77	49	0.00	2	0
<i>25-Mar</i>	86	60	0.00	0	8	80	53	0.68	0	2
<i>26-Mar</i>	86	54	0.00	0	5	80	60	0.07	0	5
<i>27-Mar</i>	92	60	0.00	0	11	79	55	0.00	0	2
<i>28-Mar</i>	76	64	1.63	0	5	76	61	1.18	0	4
<i>29-Mar</i>	83	62	0.00	0	8	73	56	0.00	0	0
<i>30-Mar</i>	88	65	0.26	0	12	73	52	0.00	2	0
<i>31-Mar</i>	71	65	2.13	0	3	77	48	0.00	2	0
<b>Average</b>	81.4	56.5				71.3	50.5			
<b>Total</b>			5.24	23	151			7.68	134	15
<b>Normal</b>	78.0	55.2	2.97	51	136	78	55.2	2.97	51	136
<b>Departure</b>	3.4	1.3	2.27	-28	15	-6.7	-4.7	4.71	83	-121
<b>Number of Days</b>	31									

Rainfall and temperature readings are recorded by the National Weather Service (NWS) at Orlando International Airport (MCO).

Normal is an average over the 1995-2009 period. Departure is an amount above or below normal. A DEGREE-DAY is the difference between a particular day's mean (average of maximum and minimum) temperature and a base temperature of 65 deg. F.

One COOLING DEGREE-DAY (CDD) is counted for each degree higher than this base, and one HEATING DEGREE-DAY (HDD) is counted for each degree lower. Normal weather values reflect the entire month.

01-Apr-